

MASWAO A KA PEJANA A GORE O MOTSWETŠI



Go opšwa ke hlogo mo go sa felego goba mo go gakalago ge nako e dutše e eya



Go dikologa goba go idibala



Go ba le dikgopolo tša go ikgobatša goba go gobatša lesea la gago




Go fetoga ga go bona ga gago



Go fiša ga mmele



Go thatafalelwa ke go hema



Sehlabi sehubeng goba go kibakiba ga pelo ka lebelo



Bohloko bjo šoro bja mala bja go se fele




Go sellega go šoro le go hlatša (e sego go swana le go lwala ga mesong)



Go ema ga go ragaraga ga lesea goba go fokotšega ga seo



Go tšwa madi goba seela ka sethong sa bosadi *nakong* ya boimana



Go tšwa madi goba seela ka sethong sa bosadi *ka morago* ga boimana



Go ruruga, go hwibila goba go opelwa ke leoto



Go ruruga kudu ga diatla tša gago goba sefahlego



Go lapa kudukudu

Ge eba o na le dika tše dife goba dife nakong ya boimana goba ka morago, ikpokaganye le moabi wa tlhokomelo ya tša maphelo wa gago gomme o hwetše thušo le semeetseng.

Ge eba o sa hwetše moabi wa gago, eya phapošing ya maemo a tšhoganetšo. Gopola go ba botša gore o imile goba gore o be o imile mo ngwageng wa go feta.

Ithute ka moo go oketšegilego: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



Tšea senepe gore o ithute ka moo go oketšegilego

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. Mo go fiwa tumelo ya go dira dikhopi le go abja ga tokomane ye, e feleletše ebile e se ya fetošwa, bakeng sa mešongwana yeo e sego ya tša kgwebo eupša e le ya tša thuto, go kaonefatšwa ga boleng le merero ya tšhireletšego ya molwetši. Ditirišo tše dingwe ka moka di nyaka tumelo ye ngwadilwego ya go tšwa go ACOG.